

Na osnovu člana 61 Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni list CG, br. 02/18 i 34/19 i 39/20), člana 104 Statuta opštine Budva (Službeni list CG – Opštinski propisi, broj 02/19), Skupština opštine Budva na sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, donijela je

## Odluku o razrješenju predsjednika Opštine Budva

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 21/2020 od 19.6.2020. godine i [22/2020](#) - ispravka, a stupila je na snagu 11.6.2020.

### Član 1

Marko Carević razrješava se funkcije predsjednika Opštine Budva.

### Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi".

Broj: 10-040/20-374/1

Budva, 11.06.2020. godine

**Skupština opštine Budva**

Predsjedavajuća,  
**Anđela Ivanović, s.r.**

+ **Vidi:**  
[Ispravku - 22/2020-23.](#)

### OBRAZLOŽENJE

U radu Predsjednika opštine pojavljuje se niz protivzakonitosti, te isti nije postupao shodno važećim pozitivno pravnim propisima, te se u njegovom radu ogledala samovolja, nepoštovanje SO Budva, nepoštovanje odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Budva i drugih zakona i podzakonskih akata.

Predsjednik nije donio strateški plan razvoja Opštine Budva, kao i druge razvojne planove i programe, kao i strateška dokumenta od Državnog značaja, pa samim tim nije obezbjedio njihovo sprovođenje kako je to propisano članom 62 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi. Takođe, Ministarstvu ekonomije nije dostavljen godišnji izvještaj o sprovođenju strateškog plana jer isti ne postoji, a što mu je u skladu sa navedenim zakonom i obaveza.

Predsjednik opštine nije donio akte, koje je bio obavezan a koji su bili propisani članom 58 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Predsjednik nije postupao shodno odredbama Statuta opštine Budva usvojenog na Skupštini opštine Budva, dana 27.12.2018. godine, prvenstveno iz razloga što nije donio akt o sistematizaciji iako je postojala zakonska obaveza shodno odredbama člana 99 Statuta opštine Budva.

Takođe, Predsjednik je bio dužan da shodno članu 67 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 109 stav 2 prenese ovlašćenja potpredsjedniku Opštine koji će ga zastupati u

njegovoj odsutnosti , što nikada nije učinio. Predsjednik se i u drugim segmentima svog poslovanja ponašao u suprotnosti sa zakonom.

Ovo su samo izdvojeni primjeri samovoljnog ponašanja predsjednika opštine i kršenja propisa u toku vršenja njegove funkcije, o čemu postoje neborivi dokazi.

Ovo obrazloženje je sastavni dio Odluke.

Odluka je donijeta glasovima 17 odbornika tj. većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

## IZMENE

Dana 19.06.2020. godine prilikom objavljivanja Odluke o razrješenju predsjednika Opštine Budva, Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluke o ovlaštenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika opštine u ("Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi" broj 21/20) došlo je do greške, te vas molimo da izvršite ispravku i to na sljedeći način,

### Ispravka

Ispravka je objavljena u "Službenom listu CG - Opštinski propisi", br. 22/2020 od 23.6.2020. godine.

**- u Odluci o razrješenju predsjednika Opštine Budva od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/2 treba da stoji 10-040/20-374/1**

- u Odluci o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/1 treba da stoji 10-040/20-373/1

- u Odluci o ovlaštenju potpredsjednika opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine od 11.06.2020. godine umjesto broja 10-040/20-78/3 treba da stoji 10-040/20-375/1.

Broj: 10-040/20-378/1

Budva, 19.06.2020. godine

VD Predsjednik Skupštine opštine Budva  
**Snežana Kuč, s.r.**